



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2015
TATAISO YA HLAHLOBO
MMETSE - SESOTHO
KEREITI YA 3**

SELELEKELA

Thuto ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 e tla tsamaiswa dikolong tsohle tsa Naha tse ikemetseng ho tloha ka la Lwetse 2015. Ka nako ena baithuti bohle ba kereiti ya 1-3 ba tla ngola hlahlobo ya naha ya Puo le Mmetse. Sephetho sa hlahlobo se tla sebediswa ho bontsha kgatelopele e mabapi le boiphihlelo ba dipehelo tsa Moralo wa Diketsahalo tsa 2015 ho isa ho 2025.

Ka ha baithuti ba tla ngola hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha kotareng ya boraro, Lefapha la Thuto ya Motheo le nehelana ka ditokomane tsa tataiso ya hlahlobo ya Kereiti e nngwe le e nngwe thutong tsa Puo le Mmetse le bonyane ba lenane la thuto leo ba lebelletsweng ho le etsa selemong pele ho ngolwa hlahlobo. Tataiso ya hlahlobo e akaretsa mosebetsi o lekantsweng ho ya ka dikereiti le dithuto. Tataiso ya hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 e hlophisitswe mabapi le phetolelo ya lenanethuto la kharikhulamo e sebediswang mokgahlelong.

MOKGAHLELO WA MOTHEO

Ho Kereiti 1-3 dihlahlobo di tla akaretsa mosebetsi o balletsweng dikotara tse tharo tse qalang tsa selemo. Ho dikereiti tsena tataiso ya dihlahlobo e hlophisitswe ka dikholomo tse tharo le mela. Dikahare tse tla ho hlahlojwa di hlahositswe kholomong ya pele, dihlooho kholomong ya bobedi, bokgoni bo tla hlahlojwa bo hlahositswe kholomong ya boraro.

Ho bohlokwa ho hlokomela hore hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 ha e bolele hore mosebetsi o lekanyeditswe ho rutwa le ho ruta feela nakong ya selemo. Kahoo, tataiso ya hlahlobo e fana ka bonyane ba motheo wa kharikhulamo eo e lokelang hore e be e entswe mafelong a kotara ya boraro.

Ho lebelletsweng hore barutabana ba sebedise tataiso ena ya hlahlobo mmoho le disebediswa tsa lenane la hlahlobo.

Dikolo tse ikemetseng “ tse kgethilweng” ke tse tla etsang kopo mme di ngodise ekaba kereiti ya 3 kapa kereiti ya 6 ya bana bat la nka karolo ho Hlahlobo ya Naha ya Seleme le Selemo

DIKAHARE TSA TEKANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA: Ho lekola hore baithuti ba kgona ho ...
DINOMORO, MATSHWAO LE DIKAMANO	Ho bala: Pele le morao	Bala ka bo 20, 25, 50 ho tloha nomorong e nngwe le e nngwe mahareng a 0-700
	Disimbolo tsa dinomoro le mabitso a dinomoro	Ngola disimbole tsa dinomoro (0-1 000) mabitso a dinomoro (0-500)
	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dinomoro	Hlalosa le ho bapisa dipalo tse felletseng ho fihlela ho 700 o sebedisa e nyane ho, e kgolo ho, e ngata ho feta, e nyane ho le e lekanang le Hlalosa le ho hlophisa dipalo tse felletseng ho fihlela ho 700 ho tloha ho e kgolo ho ya ho e nyane, le ho tloha ho e nyane ho ya ho e kgolo.
	Sekgeo /Tulo ya boleng	Arola dinomoro tsa didijiti tse tharo ho fihlela ho 700 ka katiso ya makgolo, mashome le metso/ bonngwe. Hlwaya boleng ba nomoro e nngwe le e nngwe.
	Dithekiniki tsa ho rarolla mathata	Ho bopa le ho qhaqholla Ho menahanya le ho hafola Molapalo Ho atametsa ho leshome.
	Ho kopanya, le ho tlosa	Rarolla mathata a dipalo mantswe le ho hlalosa sephetho sa hao maemong o kenyelletsang kopanya le tlosa ka dikarabo ho fihlela ho 800
	Kopanya e phetwang e lebisang ho atisa	Rarolla mathata a dipalo mantswe le ho hlalosa sephetho sa hao maemong o kenyelletsang ho atisah ka dikarabo ho fihlela ho 75.
	Kgobokanyo le kabo	Rarolla mathata a dipalo mantswe tse kenyelletsang ho aba ka ho lekana le ho hlopha dinomoro tse felletseng ho fihlela ho 75 dikarabo ka tse kenyelletsang ho salang.
	Dipalophatlo	Rarolla mathata maemong le ho hlalosa diphetho tsa hao ho mathata a kenyelletsang ho arola ka ho lekana ho lebisang ho

DIKAHARE TSA TEKANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA: Ho lekola hore baithuti ba kgona ho ...
	Tjhelete	diphetho tse kenyelletsang dipalophatlo tse nang le motso Rarolla mathata a dipalo tsa tjhelete tse kenyelletsang tjhelete kaofela ka diranta le disente. fetolela mahareng a ranta le disente.
	Ho kopanya le ho tlosa	Kopanya ho fihlela ho 800 Tlosa ho tloha ho 800 Sebedisa matshwao a lokelang (+, -, □, =)
	Kopanya e phetwang e lebisang ho atisa	Atisa 2,3,4,5,10 ho fihlela ho 100 Sebedisa matshwao a loketseng (+, ×, □, =)
	Ho arola	Arola dipalo ho fihlela ho 99 ka bo 2, 3, 4, 5 le 10 Sebedisa matshwao a lokelang (÷, =, □)
DIPATERONE, DIFANKSHENE LE ALJEBRA	Dipaterone tsa jeometri	Kopitsa le ho atolosa dipaterone tse bonolo tse entsweng ka ho taka mela/dibopeho kapa dintho.
	Dipaterone tsa dipalo	Kopitsa le ho atolosa tatellano ya dinomoro ho fihlela bonyane ho 750. Ho hlahlamanya a balla pele le morao ka bo 20, 25, 50,100 bonyane ho fihlela ho 1000.
SEBAKA LE SEBOPEHO	Boemo, tlwaetso le dipono	Bala, hlalosa le ho taka dimmapa tseo e seng tsa semmuso, kapa maikutlo a sehlooho a pokelletso ya dintho. Latela ditshupisosebaka ho tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng ka mmapa oo e seng wa semmuso.
	Dintho tsa mahlakore a mararo (3-D)	Elellwa le ho bolele dibopeho tsa (3-D) ka phaposeng le ka hara Ditshwantsho, dibopeho tsa bolo, dibopeho tsa mabokose, silindara, diphiramite le dikhounu. Hlalosa ho ya ka bokahodimo bo hlake hore ke bo sephara kapa bokgopo.
	Dintho tsa mahlakore a mabedi (2-D)	Bolela le ho hlopha dibopeho tsa (2-D) ho ya ka dibopeho, mahlakore a otlolohileng, mahlakore a tjitja.

DIKAHARE TSA TEKANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA: Ho lekola hore baithuti ba kgona ho ...
	Molahare	Taka didikadikwe, dikgutlonnetsepa, dikgutlonne le dikgutlotharo. Bontsha molahare sebopelong Elellwa le ho thala molaharedibopelong tsa 2-D tsa jeometri le tseo e seng tsa jeometri.
MOMETHO	Nako	Bolela nako ya dihora tse 12 ka dihora, halofo ya hora, kotara ya hora le metsotso watjheng e nang le manaka le watjhe e se nang manaka, Sebetsa bolelele ba nako le ho feta ha nako. Bala matsatsi khalendareng. Sebedisa khalendara ho sebetsa le ho hlalosa bolelele ba nako ka matsatsi, dibeke kapa dikgwedi. Ho fetola mahareng a matsatsi le dibeke,/dibeke le dikgwedi
	Bolelele	Metha, bapisa, hlopha le ho rekota bolelele ka dimitara/disentimitara.
	Boima	Bapisa, hlopha le ho rekota boima ba dintho tse hlophisitsweng bakeng sa kgwebo, tseo boima ba tsona bo hlahisitsweng ka dikilogramo kapa digramo.. Sebedisa puo ho rekota phapang pakeng tsa bobebe, boima, bobebenyana.
	Mothamo	Metha, bapisa, hlophisa mothamo wa ditshelo ka ho sebedisa diyuniti tseo e seng tsa semmuso
HO SEBETSA KA DATHA	Ho manolla le ho fumana moelelo wa datha	Hlopha datha tse filweng ka lenane kapa tafole/kerabo ya bara. Ho hlahisa datha ka bara/diboloko Araba dipotso ka datha e hlahisitsweng ho kerabo ya bara.